حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران‌و سەرکۆنەی دێموکراسی!!

پێش ئەوەی بچە ناو ئەسڵی ئەو باسەی کە دەمەوێ پێشکەشی خوێنەری بکەم، بە پێویستی دەزانم لەسەر هۆکارو بزوێنەری سەرەکیی خۆم لە نووسینی ئەم بابەتە ئەگەر بەکورتیش بووە چەند دێڕێك بنووسم.

لە چەند رۆژی رابردوو دا پلێنۆمی شەشەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران (لەپاش کۆنگرەی ١٣وە) کۆتایی پێهات. ئەم پلێنۆمەش وەك کۆبوونەوەکانی دیکەی حیزبی، رەوتی ئاسایی خۆی پێوا و هەندێ موناقەشەو دمەقاڵەی تیکراری لەنێوان رێبەرایەتی حیزب دا هاتە ئاراوە، وەك دیکەی پلێنۆمەکان ئەوەی باسی لێنەکرا بەرنامەو پرۆگرام‌و داڕشتنی پرۆژەی نوێ بۆ درێژەدان بە خەبات‌و بەربەرەکانی دژی رێژیمی کۆماری ئیسلامی بوو. بەڵام لەهەمووی سەیرتر باس کردنی شتێك لە پلێنۆم دابوو کە بەڕاستی جێی سەرسوڕمان‌و تێڕامانی هەر تاکێکی دێموکرات‌و نیشتمانپەروەر لەنێو حیزبێکی دێموکرات! ! کە بە ڕواڵەت باوەڕی خۆی بە تەواوی بە دێموکراسی‌و پێوەرەکانی دێموکراسی دەربڕیوە بوو! !. ئەو شتە سەیرە هێنانە ئارای مەسەلەی سەرکۆنەی بەڕێز کاك جەلیل گادانی ئەندامی پێشووی سەرکردایەتیی حیزب‌و پێشمەرگەی دێرینی حیزبی دێموکرات بەهۆی نووسینی کتێبی ٥٠ ساڵ خەبات جلدی دووهەم بوو.

من نامەوێ زۆر بچمە ناو ناخی مەسەلەکەو چۆنیەتیی سەرکۆنە کردن یا نەکردنی بەڕێز کاك جەلیل گادانی. بەڵام ئەمە بوو بە بزوێنەرێکی باش بۆ ئەوەی باس لە هێندێك شت بکەم کە پێوەندی‌دارە بەم بڕیارە سەیرو سەمەرەیە. لەپێش دا بۆ چوونە ناو ناخی باسەکە بە پێویستی دەزانم لەسەر هەندێ لەو چەمك‌و دەستەواژانەی لە ئاخافتنی رۆژانەی ئەندامانی حیزب دا بە سەدان‌و بگرە هەزاران جار دووبارە دەبێتەوە بێ ئەوەی لە ئاکارو هەڵسوکەوتیان دا هیچ رەنگدانەوەیەکی هەبێ، بە کورتیش بووە چەند دێڕێك بدوێم. یەك لەو چەمکانە کە دەمەوێ ئاماژەی پێبکەم چەمکی دێموکراسی‌یە کە دەکرێ بڵێین مەزڵوومترین وشەیە لە ئاخافتنی رۆژانەو ئاسایی تاکی حیزبی دێموکرات دا. لە پێش دا پێناسەیەکی کورتی دێموکراسی وەك تیئۆر دەکەم‌و لەسەر چۆنیەتیی سەرهەڵدانیشی بەکورتی ئاماژەیەك دەدەم. دێموکراسی لە دوو چەمکی دێموس و کراتوس بە مانای سەروەریی خەڵك پێك هاتوە کە هەر لە ئەسینای کۆنەوە بوونی هەبووەو ئەوکات وەك سیستەمێکی دەسەڵاتداری لەدوای تێپەڕاندنی قۆناغی ئەریستۆکراتی بەکار هاتوە. ئەم دەستەواژەیە دوای بڕینی قۆناغە جیاجیاکانی مێژوو وەك بیرکردنەوەو شێوازێکی زاڵ لە شەقڵی هزری مرۆڤ دا تەشەنەی کردوە. بە واتایەك دێموکراسی دژبەرێك بووە لەهەمبەر شێوازی کۆنی دەسەڵاتدارەتی‌و بیرکردنەوەی تاکڕەوانەو سیستەم گەلێکی داخراو کە بە شێوازی ئۆلیگارشی بنەماڵەیی‌و خانەدانی بەڕێوە دەچوو. هەژموون‌و کاریگەریی دێموکراسی ئەوەندە زۆر بوو کە چیدی وڵاتە توتالیتارەکان نەیان توانی خۆیان لەبەری دا بگرن‌و ناچار بوون سیستەمی دەسەڵاتدارەتی‌یان بگۆڕن بە شێوازێکی کراوە کە هەموو چین‌و توێژەکانی کۆمەڵ تێیدا بەشدار بن.

ئەم دەستەواژەیە زۆر زوو لە نێو حیزب‌و رێکخراوگەلی شۆڕشگێڕو خەباتکاریش دا جێی خۆی کردەوەو لە راستی دا بوو بە پرنسیپی باڵادەستی زۆربەی حیزب‌و رێکخراوە ئازادیخوازو شۆڕشگێڕەکان کە حیزبی ئێمە واتە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانیش یەك لەو حیزب‌و رێکخراوانە بوو کە لە تیئۆری دا ئەم چەمکەی وەك پرنسیپی بنەڕەتی خۆی پەسند کرد. بەڵام ئەمە تەنیا لایەنێکی مەسەلەکە بوو. لایەنی دیکەی مەسەلەکە ئەوەیە کە ئەم چەمکە تا چەند لەباری پراکتیکی‌یەوە بواری بۆ رەخساوەو تا چەند لە ئاکارو هەڵسوکەوتی تاکی دێموکرات دا رەنگدانەوەی بووە. ئایا ئەو حکوومەت‌و حیزب‌و رێکخراوگەلەی کە ئەم چەمکەیان وەك پرنسیپی باڵادەستی خۆیان پەسند کردوە لە کردەوەش دا خۆیان لەهەمبەر رێساکان‌و پێوەرەکانی دێموکراسی بە بەرپرس دەزانن؟

بۆ وەی زۆر لە باسەکە دوور نەکەوینەوە دەتوانین حیزبی خۆمان! ! واتە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران وەك باشترین نموونە ئاماژە پێبکەین. ئەگەر بە وردی سەرنجی پێکهاتەی حیزبی دێموکرات بدەین دەبینین ئەو حیزبە هەموو چین‌و توێژەکانی نێو کۆمەڵی بە شێوەیەکی سوننەتی لەخۆی دا جێ کردۆتەوە. لە نەخوێندەوارو بازاڕی‌یەوە ... بگرە تا رووناکبیرو خوێندەوار. ئەگەر بە ڕواڵەت چاو لەو پێکهاتەیە بکەین وەك فارابی گوتەنی: "مەدینەیەکی فازلە" دێتە بەرچاو کە هەموو تاکەکان بە

شێوەیەکی ئۆرگانیو سازمان دراو لە شوێنی شیاوی خۆیان دا ئیش دەکەنو تاکە پێوەری سەروەری هەرکام لەو تاکانە بەسەر ئەوی دی دا شێوازی بیرکردنەوەو هەڵسوکەوتی کۆمەڵایەتیو رادەی رووناکبیرییانە. بەڵام بەداخەوە کە بە ناو واقعی مەسەلەکە دا رۆدەچین پێکهاتەیەکی وێران دێتە بەرچاو کە تا سەر ئێسقان نوقمە لە سەلەفییەتو دوگمایی و تاکڕەوی و کولتووری سڕینەوەو تیرۆری کەسایەتییەکان. پارادۆکس گەلێکی زۆر زەقو ناشیرین دەبینرێت کە دەربڕی سایکۆلۆژیایەکی نائاساییو نەخۆشی ئەو تاکەیە کە سیستەم ناوی پێشمەرگەی لێ ناوەو ئەو پێشمەرگەیەش بەهۆی خولانەوە لە بازنەی خەیاڵ ≠ و واقیع دا بووە بە کەسایەتییەکی پارادۆکسیکاڵ (بڕوانە خشتەی خوارەوە) .

پراکتیکو واقع	ئایدیالو ئارمان
فالانژو گوێ لەمست (کەسێك کە هیچ پێوەرو پرەنسیپێك ناناسێت)	شۆڕشگێڕ (کەسێکە کە هەوڵی گۆڕینی گەندەڵیو ناشیرینییەکان دەدات)
داردەست (بۆ تێپەڕاندنی کاروباری تاقمێکی دیاریکراو)	پێشمەرگە (تاکی بوێری نێو کۆمەڵ)
فاشیزم (هر آنکه از ما نیست بر ماست)	دێموکراسی (تەحەمولی بیروڕای جیاوان)
؟؟؟؟؟	پرنسیپ (یاسای باڵادەستو رێسای جێگیری حیزبی)

ئەگەر بمانهەوێت خەسارناسی ئەم مەسەلەیە بکەین نە تەنیا لە وتارێکی ئەوتۆ دا ناگونجێ بەڵکوو دەبێ چەندین کتێبو گوتارو نامیلکەی بۆ تەرخان بکرێت. بەڵگەی زیندووی سەلماندنی ئەو قسانە پلێنۆمی شەشەمی حیزبی دێموکراتو هێرش کردنە سەر کتێبی ٥٠ ساڵ خەباتی کاک جەلیل گادانی ئەندامی دێرینی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانە، بێ ئەوەی کە هیچ خوێندنەوەو روانینێکی ئاکادێمییان لەسەر هەبێ. وێڕای ئەوەی کە ئەو بەڕێزە هەوڵیداوە لە روانگەی ***"خۆیەوە"*** مێژووی ئەو چەند ساڵ خەباتو تێکۆشانە لەچوارچێوەی کتێبێکی مێژوویی‌دا تۆمار بکات. کاتێك کە لە حیزبێکی بەڕواڵەت دێموکرات دا تاکێك بە هۆی نووسینی کتێبێك سەرکۆنە یاخود (استیضاح) دەکرێ، ئیدی دێموکراسی چەندی بەچەند؟!! لەگەڵ ئەوەی کە ئێمە باش دەزانین کە یاساکانی تەفتیشی عەقایدو شکاندنی قەڵەمو بەربەست دروست کردن لەهەمبەر جیابیری دا یاساگەلێکی قرون وستاییو هەڵوەشاوەیەو تەنانەت لە سیستەمە داخراو و توتالیتارەکان (ئێرانی ئیسلامی)ش دا باوی نەماوە.

لەگەڵ ئەوەی کە باوەڕمان وایە کە دێموکراسی وەك تاکە پرنسیپی بنەڕەتی حیزبی ئەو ئیجازەیەمان پێدەدا کە بیروبۆچوونی خۆمان لەچوارچێوەی بەرژەوەندیی حیزبو گەل دا پەرە پێبدەین، سەرکۆنە مانای چی دەگەیەنێ؟ کاتێك کە ئەندامێکی وەك بەڕێز جەلیل گادانی بە کارنامەیەکی پڕ لە سەروەری کە مێژوویەکی پەنجا ساڵەی خەباتی ئەم حیزبەی لە پشتە، لە لایەن چەند پێشمەرگەیەکی لاو و بێ پرنسیپەوە دەکەوێتە بەر شاڵاوی توندترین بێحورمەتیو سڕینەوەو کەسایەتیی مەعنەویی تیرۆر دەکرێت، ئەوکات دێموکراسی لە حیزبە خۆشەویستەکەمان دا!! چ محەللێکی لە ئێعراب هەیە؟!! ئەگەر کەسێك ئاگاداری کەشو هەوای رووناکبیری بێتو تۆزقاڵێکیش لە ئوسلووبو شێوازی نووسین ئاگادار بێت، دەزانێ کە وڵامی کتێب یان نووسراوەو وتار بە پەرچەکرداری ناماقوڵانەو نامەسئوولانە نادرێتەوە، بەڵکوو بە کتێبو وتارو نووسراوەی وەك خۆی وڵام دەدرێتەوە.

قسەی زۆرم پێیە، بەڵام نە لە تاقەتی ئەم وتارە دا دەگونجێو نە مەجالیش هەیە. لە ئاکام دا بەشی یەکەمی وتارەکەم بە بەیتێك شێعری حافزی شیرازی تەواو دەکەم:

جای آنست که خون موج زند در دل لعل

زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش

بە قەڵەمی پێشمەرگەیەك

چاوەڕوانی بەشی دووهەم بن....